

**BOSNA I HERCEGOVINA**  
**FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE**  
**HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON**  
**OPĆINSKI SUD U MOSTARU**  
**Broj: 058-0-Su-1507/24**  
**Mostar, 27. 06. 2024. godine**

Na osnovu člana 31. i 48. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14), člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 49/05 i 103/21), člana 44. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom sudu u Mostaru broj 058-0-Su-2500-1/21 od 21. 11. 2021. godine i 058-0-Su-2390/22 od 21. 11. 2022. godine, , i Odluka Vlade HNK/Ž o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos državnih službenika i namještenika u pravosudna tijela Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije broj 01-1-02-1289/24 od 23. 05. 2024. godine, . predsjednik suda raspisuje

**J A V N I   O G L A S**  
**za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme**  
**u Općinskom sudu u Mostaru**

1. **Viši referent-asistent sudije ..... 7 (sedam) izvršilaca na neodređeno vrijeme**
2. **Viši referent za unos dokumenata ..... 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme**

**Poslovi i zadaci za poziciju 1.**

- na računaru obavlja poslove vođenja zapisnika na ročištima, raspravama i pretresima u zgradici suda ili van nje u skladu sa pravilima CMS-a
- radi sa sudijom na poslovima izrade i prepisivanja sudskega odluka, poslovima pošte i izrade kraćih dopisa po uputama i naredbama sudije na računaru
- ažurira akte po već ubačenim primjercima u sistemu uz nadzor sudije ili saradnika
- postupa po naredbama sudije u vezi spisa, sređuje spise, stara se o urednosti spisa koji su mu dodijeljeni u rad
- unosi podatke u Registar novčanih kazni (ručno i/ili elektronski) o novčanim kaznama i zaštitnim mjerama koje su izrečene fizičkoj osobi, pravnoj i odgovornoj osobi
- vrši kucanje po diktatu i prijepisu na računaru
- vrši prijepise audio-snimaka sa obavljenih glavnih pretresa, a po obavljenoj obuci, učestvuje i na glavnim raspravama kao tehnički operator na uređajima za audio snimanja suđenja
- vrši poslove preuzimanja predmeta u pisarni za čiju dostavu nije zadužen viši referent za upravljanje predmetima
- vrši umnožavanje materijala u vezi predmeta i na kopir-aparatu ili drugom tehničkom uređaju za tu svrhu
- pomaže sudiji u izradi izvještaja i drugih akata
- dostavlja spise na otpremu višem referentu za otpremu
- obavlja poslove za sudskega stručnog saradnika u dijelu poslova koji ovi imaju po zakonu
- vrši i druge poslove po nalogu sekretara suda

**Poslovi i zadaci za poziciju 2.**

- registruje dokumente kojima se otvara novi predmet, predat poštom ili lično
- registruje dokumente (podneske) pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta odnosno faze, kako one predate lično tako i one pristigle poštom
- izdaje potvrdu o prijemu
- kreira omot spisa sa naljepnicom
- predaje novoformirani predmet višem referentu za upravljanje predmetima
- predaje sve registrovane podneske referentu za upravljanje predmetima kako bi ih ovaj uložio u spise
- pruža strankama informacije o njihovim predmetima, na način da se ne povrjeđuje tok i rješavanje predmeta
- prati kretanje spisa kroz upisnike ili elektronski
- uvodi u imenik (ručno ili elektronski) podatke o naplati novčanih kazni ili drugih izrečenih mera ili kazni
- daje informacije strankama na osnovu podataka kojima raspolaže u upisnicima ili bazi podataka
- postupa po naredbama sudija vezano za spise, a u skladu sa pravilima o elektronskom upravljanju predmetima ili manuelno u dijelu gdje suda gdje se ne primjenjuje CCMS,
- rukuje pečatom suda za koje rukovanje mu se izdaje posebno rješenje na način kako je utvrđeno u rješenju o rukovanju pečatom,
- vodi evidenciju predmeta (normalno i elektronski) o predmetima upućenim drugim sudovima i prati njihovo vraćanje

- u prekršajnom postupku obavlja sve poslove upisničara po elektronskom ili manuelnom sistemu vođenja upisnika, a koji poslovi se odnose na formiranje predmeta, unose podataka u upisnike o predmetu, postepene sa predmetima po naredbi sudije, ažuriranje predmeta, davanje informacija o predmetu, rad na upisniku ručno ili elektronski
- obavlja i druge poslove vezane za rad pisarice po nalogu šefa pisarice, sekretara suda ili predsjednika suda

**Opći uslovi:**

Opći uslovi iz člana 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetan, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen stručne spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljuvanja oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH odnosno Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH) kao i

**SSS-IV stepena- završena gimnazija, ekonomski, birotehnička ili upravna škola, PTT-tehnička, elektrotehnička, mašinska, saobraćajna, građevinska, poljoprivredna, tekstilna ili medicinska škola - za poziciju pod brojem 1.**

**SSS-IV stepena- završena gimnazija, ekonomski ili upravna škola – za poziciju pod brojem 2.**

**Posebni uslovi:**

- najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža nakon završene srednje stručne spreme IV stepena – **za obje pozicije**
- poznavanje rada na računaru – **za obje pozicije**
- položen stručni upravni ispit za namještenike u organima državne službe u Federaciji BiH sa SSS IV stepena – **samo za poziciju 2.**

**Potrebni dokumenti:**

**Uz obaveznu pisano prijavu na javni oglas koja mora biti svojeručno potpisana i u kojoj mora biti naznačeno za koju poziciju se kandidat prijavljuje, kandidati podnose i kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, a dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji i to:**

- svjedočanstvo/svjedodžba o završenoj traženoj srednjoj školi - **za obje pozicije**
- dokaz o poznavanju rada na računaru - (uvjerenje/certifikat/potvrda) izdat od strane ovlaštene informatičke kuće/poduzeća/ustanove koje je registrovane da može pružati obuku u radu na računarima ili od ovlaštenog informatičkog fakulteta ili fakulteta za računarstvo/informatiku - **za obje pozicije**
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) - **za obje pozicije**
- uvjerenje PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji (uvjerenje PIO/MIO sa evidentiranim prijavama i odjavama osiguranika) ili potvrda/uvjerenje o radnom stažu/iskustvu - **za obje pozicije**
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe u Federaciji BiH ili BiH sa SSS IV stepena – **samo za poziciju 2.**
- ovjereni izjava da kandidat u posljednje dvije godine nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH odnosno Bosni i Hercegovini – **za obje pozicije**
- ovjereni izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH - **za obje pozicije**

**Obavezno testiranje poznavanja daktilografske pismenosti za prijavljene kandidate za poziciju 1. viši referent-asistent sudije.**

U skladu sa članom 32. stav 2. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 49/2005 i 103/21), na javni oglas mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za namještenike u organima državne službe u Federaciji BiH, ali ukoliko budu primljeni u radni odnos, dužni su taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organu državne službe, u protivnom im prestaje radni odnos.- **za poziciju 2.**

Izabrani kandidati za obje pozicije će biti dužni dostaviti uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje su primljeni kao i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca, od nadležnog suda) nakon odluke o odabiru kandidata.

Kandidati koji budu izabrani, a u proceduri javnog oglasa ne dostave uvjerenje PIO/MIO o podacima registriranim u matičnoj evidenciji, dužni su dostaviti navedeno uvjerenje danom stupanja u radni odnos.

**Rok i adresa dostave:**

Sva tražena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa putem prijemnog ureda Suda ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu:

**Općinski sud u Mostaru**  
**Ulica Maršala Tita broj 94**  
**88 104 Mostar**  
**Sa naznakom „ZA JAVNI OGLAS - ne otvaraj“**

**Važna napomena kandidatima: kao dokaze o ispunjavanju uslova Javnog oglasa dostavljati isključivo tražene dokumente. Navedeno se odnosi posebno na dokaze o radnom stažu/iskustvu -u slučaju dostavljanja potvrde /uvjerenja kao dokaza o radnom stažu/iskustvu, ista treba da sadrži sve elemente potvrde/uvjerenja i to: osnovne generalije kandidata, vrsta i stepen školske spreme koja je bila potrebna za radno mjesto na kome je kandidat bio angažovan/zaposlen i na koje se potvrda ili uvjerenje odnosi, radno vrijeme obavljanja radnog angažmana/zaposlenja (cjelodnevno, pola radnog vremena i sl.), preciziran vremenski period radnog angažovanja/zaposlenja, te ostale relevantne podatke za dokazivanje tražene vrste i trajanja radnog staža/iskustva.**

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Potpunom prijavom smatra se samo ona koja sadrži sve podatke, priloge i dokumentaciju navedenu u javnom oglasu.

Dokumentacija se vraća samo na lični zahtjev.

